

**VODOPRIVREDA POSAVINA A.D.
LAKTAŠI**

**Finansijski izvještaj
za period koji se završava 31. decembra 2010. godine
i Izvještaj nezavisnog revizora**

Banja Luka, mart 2012. godine

SADRŽAJ:

	Strana
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA	2-3
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU KOJA SE ZAVRŠAVA 31.12.2010. GODINE	
- Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu (Bilans uspjeha)	4
- Izvještaj o finansijskom položaju (Bilans stanja)	5
- Izvještaj o promjenama na kapitalu	6
- Napomene uz finansijske izvještaje	8-16

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Vlasnicima

„VODOPRIVREDA POSAVINA“ AD Laktaši

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja „**VODOPRIVREDA POSAVINA“ AD Laktaši** (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju bilans stanja (izvještaj o finansijskom položaju) 31. decembra 2010. godine i odgovarajući bilans uspjeha (izvještaj o ukupnom rezultatu) , te izvještaj o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izvještaja, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje rukovodstvo odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, usljed kriminalne radnje ili greške; odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procjena.

Odgovornost revizora

Nаша odgovornost je da, na osnovu obavljene revizije, izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi zahtijevaju da postupamo u skladu sa etičkim principima i da reviziju planiramo i izvršimo kako bismo stekli razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji bez značajno pogrešnih informacija.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama u finansijskim izvještajima. Odabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, kao i na procjeni rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izvještajima, nastalih usljed kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene rizika, revizor razmatra interne kontrole relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja, kako bi se oblikovali najbolji mogući revizorski postupci, ali ne i za namjenu izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola Društva. Revizija, takođe, uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje računovodstvenih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Osnove za negativno mišljenje

-Nismo prisustvovali popisu zaliha jer smo na reviziji angažovani nakon datuma finansijskih izvještaja.

-Kao što je i navedeno u napomeni 7. – Nekretnine, postrojenja i oprema, u Izvještaju o finansijskom položaju vrijednost osnovnih sredstava iznosi 5.789 KM.

Prema nama dostupnim informacijama, vrijednost nekretnine, postrojenja i opreme je u Izvještaju o finansijskom položaju potcijenjena za vrijednost nekretnina čiji je Društvo posjednik a koje obuhvataju oko 21,5 ha zemljišta uključujući i objekte koji se nalaze na tom zemljištu.

- Kao što je i navedeno u Napomeni 11. – Kapital. Akcinarski kapital u izvještaju o finansijskom položaju iznosi 17.161 KM.

Prema nama dostupnim informacijama, akcionarski kapital u Izvještaju o finansijskom položaju je potcijenjen za najmanje 428.564 KM, u odnosu na vrijednost akcionarskog kapitala prema izvještajima CRHOV RS.

-Kao što je i navedeno u Napomeni 5.1. – Poslovni rashodi iznose 45.599 KM.

Prema našoj procjeni , ukupni rashodi su potcijenjeni za najmanje 882 KM, koliko bi trebala iznositi godišnja koncesiona naknada prema zaključenom Ugovoru o koncesiji.

Negativno mišljenje

Po našem mišljenju, a radi efekata pitanja navedenih u osnovama za negativno mišljenje , priloženi finansijski izvještaji ne prikazuju istinito i objektivno finansijski položaj „VODOPRIVREDA POSAVINA“ AD Laktaši na dan 31. decembra 2010. godine, niti rezultate poslovanja za godinu koja se završava na taj dan.

Vralaudit d.o.o.
Banja Luka

Zoran Blagojević,
Ovlašćeni revizor

Banja Luka, mart 2012. godine

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU
u periodu od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine
(U KM)

<i>Opis</i>	<i>Napomena</i>	<i>2010.</i>	<i>2009.</i>
Poslovni prihodi	4.1.	23.214	76.997
Prihodi od prodaje učinaka		23.214	64.083
Ostali poslovni prihodi		-	12.914
		-	-
Poslovni rashodi	5.1.	45.599	71.761
Troškovi materijala, goriva i energije		2.540	3.522
Troškovi zarada, naknada i ostalih ličnih rashoda		31.694	46.456
Troškovi proizvodnih usluga		1.825	2.601
Troškovi amortizacije i rezervisanja		1.705	2.130
Nematerijalni troškovi		2.975	13.919
Troškovi poreza		4.860	742
Troškovi doprinosa			2.391
Poslovni dobitak (gubitak)	6.	(22.385)	5.236
Finansijski prihodi			34
Finansijski rashodi		6	1.789
Dobitak (gubitak) redovne aktivnosti	6.	(22.391)	3.481
Ostali prihodi	4.2.	765	2.521
Ostali rashodi			4.933
Dobitak (gubitak) prije oporezivanja	6.	(21.626)	1.069
Tekući i odloženi porez na dobit		-	(107)
Neto dobitak (gubitak) perioda	6.	(21.626)	962
Dio neto dobitka (gubitka) koji pripada već. vlasnicima		(18.570)	826
Dio neto dobitka (gubitka) koji pripada manj.vlasnicima		(3.056)	136
Obična zarada (gubitak) po akciji		(0,04852)	0,00216
Razrijeđena zarada (gubitak) po akciji		(0,04852)	0,00216

Napomene na narednim stranama čine sastavni
dio ovih finansijskih izveštaja

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU

na dan 31.12.2010. godine

(U KM)

<i>Opis</i>	<i>Napomena</i>	<i>31.12.2010.</i>	<i>31.12.2009.</i>
AKTIVA			
Nekretnine, postrojenja i oprema	7.	4.084	5.789
Dugoročni finansijski plasmani	8.	2.571	2.571
Kratkoročna potraživanja	9.	4.924	19.821
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	10.	9.496	2.313
Porez na dodatu vrijednost	9.	108	
Gubitak iznad visine kapitala	11.	4.217	
Poslovna aktiva		25.400	30.494
PASIVA			
Akcionarski kapital	11.	17.161	17.161
Rezerve	11.	53	
Revalorizacije rezerve	11.	527	527
Neraspoređeni dobitak	11.	929	1.232
Gubitak do visine kapitala	11.	(18.670)	(1.261)
Kratkoročne finansijske obaveze	12.	8.000	4.000
Dobavljači i primljeni avansi	13.	1.152	1.202
Ostale kratkoročne obaveze	14.	16.248	7.633
Poslovna pasiva		25.400	30.494

Napomene na narednim stranama čine sastavni
dio ovih finansijskih izveštaja

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
na dan 31.12.2010. godine
(U KM)

<i>Vrsta promjene u kapitalu</i>	<i>Akcionarski kapital</i>	<i>Revalorizacione rezerve</i>	<i>Ostale rezerve</i>	<i>Akumulisani neraspoređeni dobitak/ nepokriveni gubitak</i>	<i>Ukupno</i>
Stanje na dan 31.12.2009.	17.161	527		(29)	17.659
Neto dobitak (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	-	-		(21.626)	(21.626)
Neto dobiti (gubici) perioda iskazani direktno u kapitalu	-	-		(303)	(303)
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	-	-	53		53
Stanje na dan 31.12.2010.	17.161	527	53	(21.958)	(4.217)

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

1. OSNIVANJE I DJELATNOST

Rješenjem Osnovnog suda u Doboju od 06.11.2001.godine izvršena je promjena dijela svojine kod Osnovnog državnog preduzeća Posavina Vukosavlje. Od tada Društvo posluje pod nazivom Akcionarsko društvo vodoprivrednog preduzeća „POSAVINA“ Vukosavlje.

Do kraja februara 2012.godine sjedište Društva je bilo u Ul. Mladena Predojevića bb u Vukosavlju , a od tada sjedišta Društva je u Glamočanima , Laktaši.

Osnovna djelatnost Društva je Izgradnja hidrograđevinskih objekata -42.91

Krajem februara 2012.godine Društvo je promijenilo naziv u „VODOPRIVREDA POSAVINA“ AD.

Direktor Društva je Raković Dragica iz Banja Luka.

Društvo je u julu 2006.godine zaključilo Ugovor o koncesiji sa Vladom RS prema kome ima pravo na dvadesetogodišnju eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka u granicama polja „Dubokovac“ . Opština Brod.

Vrijednost ukupnih investicija po projektu eksploatacije iznosi 2.435.430 KM, od čega je investicija potrebna do početka eksploatacije 1.635.430 KM.

Društvo je po tom ugovoru dužno plaćati koncesionu naknadu u visini od 3,8 % od ukupnog prihoda ostvarenog prodajom ili korištenjem mineralne sirovine franko rudnik. Koncesiona naknada se obračunava na mjesečnom nivou.

Preduzeće je upisano kod:

- Osnovnog suda Banja Luka, broj upisa: 057-0-Reg-11-003457
- Uprave za indirektno oporezivanje Banja Luka, PIB 400222790002
- Poreske uprave RS, JIB 4400222790002
- Zavoda za statistiku Banja Luka, matični broj 1106104.

Prosječan broj zaposlenih: u 2009. godini 1 i u 2010. godini 1 u stalnom radnom odnosu.

2. OSNOVE ZA PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izvještaji su sastavljeni za period koji se završava na dan 31.12.2010. godine i izraženi su u konvertibilnim markama (KM). Uporedne podatke predstavljaju revidirani finansijski izvještaji za period koji se završavao na dan 31.12.2009. godine.

Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izvještaja primjenjivalo računovodstvene politike obrazložene u napomeni 3 uz finansijske izvještaje, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srpske.

Društvo vodi evidenciju i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 36/09) i ostalom primjenjivom zakonskom regulativom u Republici Srpskoj i BiH.

U skladu sa Zakonom, pravna lica u Republici Srpskoj treba da sastave i prezentuju finansijske izvještaje u skladu sa relevantnim zakonskim i profesionalnim regulativama, koje podrazumijevaju Međunarodne računovodstvene standarde (IAS), Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (IFRS), Kodeks etike za profesionalne računovođe i prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) i sva prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC).

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtjeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih sredstava i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih iznosa.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi i rashodi

Prihodi i rashodi, ostali prihodi i ostali rashodi poslovanja se knjiže po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. Prihod od prodaje se evidentiraju u knjigovodstvu i ulaze u finansijske izvještaje perioda na koje se odnose. Rashodi se utvrđuju u izvještaju uspjeha na osnovu direktne povezanosti između nastalih rashoda i prihoda (princip uzročnosti).

Prihodi od usluga se prikazuju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za popuste, povraćaje i porez na promet.

3.2. Troškovi poslovanja

Troškovi poslovanja predstavljaju sve izdatke nastale u odnosu na fakturisane prihode, a obuhvataju nabavnu vrijednost prodate robe, troškove energije, goriva, bruto zarada, kao i opšte troškove poslovanja neophodne za ostvarivanje prihoda.

Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava iskazuju se u stvarno nastalom iznosu.

3.3 Nematerijalna ulaganja

U okviru nematerijalnih ulaganja se iskazuje i trajno pravo korištenja zemljišta na kome se nalaze objekti preduzeća. Ova nematerijalna ulaganja imaju isti tretman kao i zemljište koje je u vlasništvu preduzeća i ne otpisuju se.

3.4. Osnovna sredstva

Građevinski objekti i oprema se u finansijskim izvještajima prezentuju po vrijednosti procjenjenoj od strane ovlaštenih sudskih procjenitelja građevinske i mašinske struke.

Nabavke osnovnih sredstava tokom godine evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti.

Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za zavisne troškove po osnovu nabavke i troškove dovođenja u stanje funkcionalne ispravnosti.

Pod osnovnim sredstvima smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Dobit koja nastane prilikom rashodovanja osnovnih sredstava knjiži se u korist ostalih prihoda. Gubitak nastao prilikom otuđivanja osnovnih sredstava knjiži se na teret ostalih rashoda.

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava po stopama procjenjenog vijeka upotrebe sredstva primjenom proporcionalnog metoda tokom njihovog korisnog vijeka trajanja. Trošak amortizacije se obračunava na nabavnu vrijednost na početku godine kao i na osnovna sredstva stavljena u upotrebu tokom godine. Primjenjene stope amortizacije za glavne kategorije osnovnih sredstava su:

Građevinski objekti	2 -5%
Oprema	12,5-15 %

Nematerijalna ulaganja otpisuju se primjenom godišnjih stopa amortizacije koje proističu iz procjenjenog vijeka upotrebe ili iz ugovora o korištenju tih ulaganja.

3.5. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani se vrednuju prema nominalnoj vrijednosti izvršenih ulaganja u kapital pravnih lica u zemlji i inostranstvu.

3.6. Potraživanja

Rukovodstvo preduzeća (direktor i njegovi pomoćnici) obavlja pojedinačnu procjenu naplativosti potraživanja i za ona potraživanja za koje procjeni da su rizična formira ispravku vrijednosti ili otpisuje direktno na teret bilansa uspjeha.

Rashodi ispravke i otpisa potraživanja se prikazuju u okviru ostalih rashoda.

3.7. Preračunavanje deviznih iznosa

Sve pozicije sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja se preračunavaju u njihovu protivvrijednost u Konvertibilnim markama po zvaničnom srednjem kursu Centralne banke BiH važećem na dan bilansa stanja.

Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u Konvertibilne marke po zvaničnom srednjem kursu Centralne banke BiH važećem na dan svake promjene.

Nastale pozitivne i negativne kursne razlike knjiže se u korist ili na teret bilansa uspjeha.

3.8. Vremenska razgraničenja

Za sve izdatke koje se prema odredbama Zakona o računovodstvu smatraju poslovnim i finansijskim rashodima, odnosno troškovima, a plaćeni su za period duži od godinu dana, Preduzeće razgraničava isplate, a zatim vrše ukalkulisavanje troškova u periodu na koji se odnose.

3.9. Porez na dobitak

Porez na dobit se obračunava u skladu sa propisima Republike Srpske o oporezivanju. Poreske vlasti utvrđuju mjesečni iznos akontacije poreza na dobitak.

Konačna poreska osnovica, na koju se primenjuje stopa poreza na dobit od 10% utvrđuje se poreskom prijavom. Poreska osnovica iskazana u poreskoj prijavi se obračunava na osnovu ostvarene dobiti za period, prikazane u zakonski propisanom bilansu uspjeha, korigovane za stalne ili privremene razlike definisane poreskim propisima Republike Srpske. Ove korekcije uglavnom obuhvataju povećanje poreske osnovice za troškove koji se po poreskim propisima ne priznaju i umanjenje za gubitke ostvarene u prethodnim godinama, počev od 2007. godine.

3.10. Primanja zaposlenih

U skladu sa domicilnim propisima Preduzeće je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze podrazumijevaju poreze i doprinose obračunate na teret bruto plata zaposlenih koje je poslodavac dužan platiti prilikom isplate neto primanja. Pored toga, Preduzeće je u obavezi da isplati otpremnine zaposlenima prilikom odlaska u penziju u visini prosjeka tri posljednje plate zaposlenog ili Preduzeća, u zavisnosti koja je veća.

4. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

4.1. Poslovni prihodi

Opis	2010.	2009.
Prihodi od prodaje učinaka u zemlji	23.214	64.083
Ostali poslovni prihodi	-	12.914
Ukupno poslovni prihodi	23.214	76.997

Prihodi od prodaje učinaka obuhvataju prihode od usluga eksploatacije mineralnih sirovina

4.2. Ostali prihodi

Opis	2010.	2009.
Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	727	
Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	38	2.521
Ukupno ostali prihodi	765	2.521

5.1. Poslovni rashodi

Opis	2010.	2009.
Troškovi materijala za izradu	2.540	3.522
Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	31.694	46.456
Troškovi proizvodnih usluga	1.825	2.601
Troškovi amortizacije	1.705	2.130
Nematerijalni troškovi	7.835	13.919
Troškovi poreza		742
Troškovi doprinosa		2.391
Ukupno poslovni rashodi	45.599	71.761

Najveći dio troškova materijala se odnosi na utrošeno orivo i energiju..

Troškovi bruto zarada obuhvataju troškove neto zarada i poreze i doprinose prema zakonodavstvu Republike Srpske i bruto naknade po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima

Troškovi proizvodnih usluga obuhvataju troškove transportnih usluga i usluga održavanja.

6. Rezultat poslovanja

Opis	2010.	2009.
<i>Poslovni prihodi</i>	23.214	76.997
<i>Poslovni rashodi</i>	(45.599)	(71.761)
Poslovni dobitak (gubitak)	(22.385)	5.236
<i>Finansijski prihodi</i>	-	34
<i>Finansijski rashodi</i>	(6)	(1.789)
Neto efekat finansiranja	(6)	(1.755)
<i>Ostali prihodi</i>	765	2.521
<i>Ostali rashodi</i>	-	(4.933)
Efekat ostalih prihoda i rashoda	765	(2.412)
Bruto dobitak (gubitak) perioda	(21.626)	1.069
Osnovica za obračun poreza na dobit	(21.626)	1.069
Porez na dobit 10%		(107)
Neto rezultat perioda	(21.626)	962
Dio neto dobitka koji pripada većinskim vlasnicima	(18.570)	826
Dio neto dobitka koji pripada manjinskim vlasnicima	(3.056)	136
Obična zarada po akciji	(0,04852)	0,00216
Razrijeđena zarada po akciji	(0,04852)	0,00216

7. Nekretnine, postrojenja i oprema

Opis	Postrojenja i oprema	Ukupno
<i>Nabavna vrijednost</i>		
Stanje na dan 31.12.2009.	7.706	7.706
Stanje na dan 31.12.2010.	7.706	7.706
<i>Ispravka vrijednosti</i>		
Stanje na dan 31.12.2009.	1.917	1.917
Amortizacija 2010.	1.705	1.705
Stanje na dan 31.12.2010.	3.622	3.622
<i>Sadašnja vrijednost</i>		
Stanje na dan 31.12.2009.	5.789	5.789
Stanje na dan 31.12.2010.	4.084	4.084

Prema informacijama u posjedovnim listovima 449/1, 277/1 i 199/1 izdatim od strane Opštine Brod, Društvo je posjednik oko 21,5 ha zemljišta uključujući i objekte koji se nalaze na tom zemljištu.

Zemljište i objekti nisu opterećeni teretima.

8. Dugoročni finansijski plasmani

Opis	Stanje 31.12.2010.	Stanje 31.12.2009.
Obveznice RSOD-O-A	2.571	2.571
Ukupno dugoročni finansijski plasmani	2.571	2.571

Dugoročni finansijski plasmani obuhvataju ulaganja u obveznice RS izdate za izmirenje obaveza prema dobavljačima.

9. Kratkoročna potraživanja i plasmani

Opis	Stanje 31.12.2010.	Stanje 31.12.2009.
Potraživanja od kupaca u zemlji	4.676	4.676
Potraživanja od zaposlenih	99	68
Potraživanja za više plaćen PDV	109	77
Potraživanja za kratkoročne pozajmice		15.000
Ukupno kratkoročna potraživanja	4.924	19.821

Potraživanja od kupaca obuhvataju potraživanja od:

Kupac	Stanje 31.12.2010
Direkcija za vode RS	3.305
Trans-kom d.o.o.	1.150
Kosig dunav osiguranje	221
UKUPNO	4.676

10. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Gotovina i ekvivalenti gotovine obuhvataju novčana sredstva na žiro računima kod domaćih banaka i novčana sredstva u blagajni preduzeća.

Opis	Stanje 31.12.2010.	Stanje 31.12.2009.
Gotovina na žiro - računima	8.965	1.801
Gotovina u blagajni	530	512
Ukupno gotovinski ekvivalenti i gotovina	9.496	2.313

11. Kapital

Opis	Stanje 31.12.2010.	Stanje 31.12.2009.
Akcijski kapital	17.161	17.161
Zakonske rezerve	53	
Revalorizacione rezerve	527	527
Neraspoređeni dobitak ranijih godina	929	1.232
Gubitak ranijih godina	(1.261)	(1.261)
Gubitak tekuće godine	(21.626)	
Ukupno kapital	(4.217)	17.659

Prema izvještaju CRHOV RS, akcionarski capital iznosi 44.725 KM i sastoji se od istog broja akcija nominalne vrijednosti 1 KM.

Struktura akcionarskog kapitala je sledeća:

Ime i prezime / Naziv akcionara	Broj akcija	Procenat vlasništva
KOLJANČIĆ STANISLAV	382.743	85,870%
JOTIĆ NEMANJA	44.573	10,000%
Ostali akcionari	18.410	4,130%
Ukupno	445.725	100%

Akcije Društva kotiraju na Banjalučkoj berzi pod nazivom POSA-R-A. Poslednje trgovanje je obavljeno 17.07.2009.g. po cijeni od 0,15 KM.

14. Kratkoročni krediti

Opis	Stanje 31.12.2010.	Stanje 31.12.2009.
Kratkoročna pozajmica	8.000	4.000
Ukupno gotovinski ekvivalenti i gotovina	8.000	4.000

Kratkoročne pozajmice obuhvataju beskamratne pozajmice vlasnika radi održavanja tekuće likvidnosti.

13. Obaveze prema dobavljačima

Opis	Stanje 31.12.2010.	Stanje 31.12.2009.
Ostali dobavljači u zemlji	1.152	1.202
Ukupno dobavljači i primljeni avansi	1.152	597

14. Ostale kratkoročne obaveze

<i>Opis</i>	<i>Stanje 31.12.2010.</i>	<i>Stanje 31.12.2009.</i>
Obaveze za zarade i naknade	268	268
Obaveze za porez na zarade	1.535	171
Obaveze za doprinose iz zarada	4.712	
Obaveze za PDV	649	
Obaveze po ugovorima o priv. Posl.	2.000	
Republička taksa za eksploataciju		389
Opštinska taksa za eksploataciju	7.084	6.695
Druge obaveze		110
Ostale kratkoročne obaveze	16.248	7.633

15. Sudski sporovi (potencijalna sredstva i obaveze)

Društvo nema sudskih sporova pokrenutih protiv Društva.

Potvrđeno od strane,

«VODOPRIVREDA POSAVINA» AD
LAKTAŠI

Direktor